Бары дойдулар пролетарийдара, холбоһуҥ!

САҺА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААҒЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЙ ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААҒЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Хаһыат 1931 сыл алтыннан ыйтан тахсар

№ 14(5370) | 1980 сыл, Тохсунньу 31 күнэ ЧЭППИЭР | Сыаната 2 харчы

ТӨРӨӨБУТ ДОЙДУ УСТУН

ОРЕНБУРГ. «Оренбургазпром» холбоһук коллектива ленинскай ударнай вахтаҕа үрдүк көрдөрүүлэри ситиста. Ыйдаатағы былааны таһыынан 250 мөл. куб. метр газ туһаҕа таһаарылынна. Газоэнергетикэ комплекс быраайыктыммыт кыаллатын 7 бырыһыантан ордуттунан аһардылар.

НОВГОРОД. «Азот» аммиагы оногор холбоһук иннинэ уочаратыгар 2 мөл. тонна бородууксуйа болдьоҕун иннинэ оногоһулунна. Ити сырьеттан 2 мөл. тахса гектар сирдэр үүнүүлэрин үрдэтэр кыахтаах уоҕурдуу оногоһулунна.

АНАДЫРЬ. Чукотка табаһыттара эбэх тыһыынчалаах таба үөрүн көрөр туулдара саамай уһун мунньуктарыгар вертолеттарынан уонна вездеходтарынан агиткультбригадалар бардылар. Кинилэр кинофильмнары, саҥа хаһыаттары, сурунааллары тиэрдилэр, бөҕөргөтүүлэри оногоолдор, концерт көрдөрөллөр.

ССТА.

УЛУУ БАЧЫЫМЫ БАТЫҺАН

Москва бастыҥ предприятиеларын коллективтара муус устар 19 күнүгэр ленинскэй коммунистическай субуотуннуугу ыытарга кэтэхнут инициативаларын оройуон үлэһиттэрэ истиҥ биһиробилиннэн көрүстүлэр.

Урукку кирбиилэри аһарыахтара

Олох-дьаһах комбинатын рабочайдара, сулууспалаахтара уонна инженернэй-техническай үлэһиттэрэ улуу сирдьыт В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сыла туолуутугар анаалаах коммунистическай субуотуннуугу ыытар туһунан Москва бастыҥ предприятиеларын коллективтара кэтэхнут патриотическай бачыымнарын истиҥ ойоҕулунан көрүстүлэр. Кинилэр муус устар 19 күнүгэр хаһаҥнытаабар да тэрээһиннээхтик субуотуннуукка тахсарга уонна үрдүк таһаарылаахтык, бастыҥ хаачыстыбалаахтык үлэлиэхтэрэ сорудаммыттар.

Коҥул үлэ бырааһынныгар былырыын комбинаттан 112 киһи кыттан 1800 солк. валовой бородууксуйаны оногоон, онус пятилетка фондуттар 500 солк. үбү киллэрбиттэрэ. Ити кирбиилэрин олох-дьаһах комбинатыгар быйыл аһарар былаан кыахтар.

В. МАКАРОВ,
комбинат директора.

Үтүөкэн көҕүлээһин

Оройуоннаағы киносеть коллектива В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сыла туолуутугар анаалаах коммунистическай субуотуннуукка эрдэттэн былааннаан үлэҕэ тэрээһиннээхтик тахсыаҥ.

Аалыпыт сылга «Кыһыл субуотара» биҥиги коллективтан 28 киһи кыттан 100 куб. метр оттук маһы соҕотоҕоҥнаан пятилетка фондуттар 200 солк. үбү киллэрбиппит.

Быйыл Бүтүн Сойуустаағы ленинскай коммунистическай субуотуннуугу коҥул үлэ өрөгөйдөөх бырааһынныгын быһыытынан ыытар туһунан Москва бастыҥ предприятиетын коллективтара патриотическай бачыымнарын истиҥник ойоон, киносеть коллектива муус устар 19 күнүгэр курдуомнаах бырааһынныыкка тахсан, хаһаҥнытаабар да үрдүк оногорумтуолаахтык уларыйыр дьулуурдаах.

И. ЕГОРОВ,
киносеть директора.

БЫЫБАРДАРГА — ҮРДҮК ТЭРЭЭҺИНИ

ыытыахтаах ыытыллына. Туруоруллубут депутаттарга кандидаттары регистрациялааһын ситэриллэн эрэр.

Бу суоҕан суолталаах политическай хампаанньа олохтоох Советтар тэрийэр-маассабай үлэлэрин туһэрэ, хаһаайыстыбаннай уонна культурнай тутуулаах кинилэр оруолларын үрдэтии, ыччат итэҕэлэхтэрин активнастарын, авторитеттарын өрө көтөҕүү болыыхтыэн ыытыллыахтаах.

Олохтоох Советтар исполкомнара быыбардарга бэлэмнэниилэн уонна ыытыллан сибээстэн тэрээһинтехническэй үлэҕэ, нэһилиэннэни культурнай, олох-дьаһах өттүнэн хааччыйыыга анаалаах дьаһаллар былааннарыгар олоҕуруохтаахтар. Быыбардаччылар наказтарын толоруута, гражданнардаан кириэр үгэстэрэ, уонна сайдыыланнаалара бириэмэтигэр быһааран иннигэ, РСФСР, Саха АССР Конституцияларын, быыбардары ыытыы туһунан Сокуоннары ойдуттуу ураты болҕомтону туруохтаахтар.

Суоҕ күннэрэ ханна ситэриллибэтэх сирдэргэ, быыбардыыр участактары бары наадалаах инвентардарынан, литератураннан, хаһыаттарынан, сурунаалларынан, куоластыыр урааларынан хааччыйыы ситэриллиэхтээх.

Быыбардаччылар испиһиэктэрин үчүгэй хаачыстыбалаахтык оногон уопсай биллиэҥ 1980 сыл олунньу 3 күнүн аастаҥа таһаарыллыыта хааччыйыллыахтаах. Нэһилиэннэ быыбар иннинээҕи бары мунньахтарын үрдүк таһымнаахтык ыытыыта, депутаккка кандидаттар быыбардаччылары кытта көрсүһүүлэрин болҕомтэлиигэ уонна тэрийиигэ, быыбардаччылар наказтарын бириэмэлэригэр бытархай кыра суолталаах диэн букатын суох. Партийнай тэрилтэлэр, олохтоох Советтар исполкомнара быыбардарга анаалаах семинардары, инструктажтары кэмигэр тэрээһиннээхтик ыытан быыбар документаарын толоруурга сыыһа-хатта суох буолуутун ситэнньэхтээхтэр. Быыбар комиссиялара быыбар туһунан Сокуоннары хаһыаннаабакка тутуһуулара хааччыйыллыахтаах.

Быыбар матыырыйаалларын бириэмэтигэр үчүгэй хаачыстыбалаахтык бэчээттэһиннэ өрөйуоннаағы типографияҕа эпиэттээх соруктар туралларын.

Быыбардарынан сибээстээн сибээс өрөйуоннаағы узела, ЛТЦ-3, культура, кинэ, олох-дьаһах өттүнэн хааччыйар уонна эргиэн тэрилтэлэрэ нэһилиэннэ көрдөбүдүн бары өттүнэн олоххо киллэриигэ, сибээс средстволарын эффективнай суох үлэлээһиннэрин хааччыйыыга сүрүн болҕомтолорун туруохтаахтар.

Буолаары турар быыбардарга бэлэмнэниилэн сибээстээн ыытыллар бары дьаһаллар ССКП КК сэтинньитээҕи (1979 с.) Пленумун ууруохтарынан, В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сыла туолуутун көрсө үлэҕэ өрө көтөҕүллүү быһыытыгар-майгытыгар ыытыллаллар. Өрөйуон үлэһиттэрин иннилэригэр турар чопчу соруктары быһаарыыҥа үрдэтиллибит эбэһээтэлистибэлэр ылыллыахтаахтар. Общественнай суоһу кыттыгын ситиһиилээхтик туораһыныҥа ураты болҕомтэ уурдуохтаах, быыбардары үлэҕэ кэрэ бэлэхтэрдээх көрсүүгэ сорук туруоруллуохтаах.

Буолаары турар быыбардары тэрээһин техническэй өттүнэн үчүгэй бэлэмнээх көрсүүнү ситиһии—бу күннэр уталыппыллыбат соруктара.

ДОСТОЙНАЙ КАНДИДАТТАР

Оройуоннаағы уонна сельскэй Советтарга депутаттарга кандидаттары регистрациялааһыны быыбар комиссиялара ситэрэн эрэллэр.

Субуруускай аатынан совхоз рабочайдара уонна сулууспалаахтара оройуон Советыгар 27 №-дээх быыбардыыр уокуругуна депутаккка кандидатынан ыанныыксыт Мария Николаевна Чичигинарованы бэрэбиэркэлиэн туруорбуттара. Кини 1961 сылдаахха төрөөбүтэ, ЫБСЛКС чилиэнэ, орто оскуола кэнниттэн комсомольскай путевкаанан төрөөбүт совхобуттар үлэлии тахсыбыта. Хатылы отделениетын бэрэсидиэнтэ, общественнай үлэ активнаһа. Уокуруктаағы быыбар комиссията **Мария Николаевна Чичигинарованы** бэрэ сааналаан регистрациялаата.

Лариса Петровна Седалищева 1959 сылдаахха төрөөбүтэ. Орто оскуоланы бүтэрэн баран Субуруускай аатынан совхоз Хатылыытаағы отделениетыгар ыанныыксыттыыр. Бары үлэҕэ дьоҕурдаах, үүнэн иһэр эдэр сүүсүһүгүн совхобун рабочайдара уонна сулууспалаахтара оройуон Советыгар 28 №-дээх быыбардыыр уокуругуна депутаккка кандидатынан туруорбуттарын уокуруктаағы быыбар комиссията регистрациялыыр-га уураах таһаарда.

Олох-дьаһах комбинатыгар **Евдокия Николаевна Новгородова** бэрэ бастыҥ парикмахер идэтин учүгэйдик баһылаабыт үлэһит. ЫБСЛКС чилиэнэ, общественнай олохха активнайдык кыттар. Кини үлэлиир коллектива оройуон Советыгар 39 №-дээх быыбардыыр уокуругуна депутаккка кандидатынан бэрэ сааналаан туруорбуттарын уокуруктаағы быыбар комиссията регистрациялаата.

Иҥриэт достойнай кандидаттарынан аатталыыллар эртолоругар Чурапчытаағы универмаг продавеца **Матрена Николаевна Матвеева**, ССКП райкомун бастакы секретаря Илья **Павлович Листиков**, сетевой участак электромонтера **Петр Сергеевич Ноев**, райсовет исполкомун председателэ **Роман Романович Бурнашев**, ЫБСЛКС райкомун бастакы секретаря **Дмитрий Дмитриевич Петров**, райплан председателэ **Петр Гаврильевич Кириалин**, Эрилик Эристиин аатынан совхоз директора **Семен Иванович Сергеев** баллар.

ЛЕНИНСКЭЙ ЮБИЛЕЙЫ КӨРСӨ

Николай Романович Баранников (снимокка) оройуонтан урукку киллэр бастыҥ шофер. Кини аастыы сыыҥа дьаны таһаарылаах үлэ холобурун көрдөрөн биир идэлэхтэрин иннилэригэр түһэн «Чурапчы» совхоз чемпион-шоферун аатын ылла.

Совхоз чулуу шофера бу күннэргэ В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сыла туолуутун көрсө саҥа урдук соруктары туруорунан киэҥ айан суолунан хоннохтоохтук айаннаан эрэр. Пятилетка түмүктээһиннээх сылыгар өссө үрдүк кирбиилэргэ дьулуһар.

П. ОКОНЕШНИКОВ фотота.

Тыллаһыгар турдулар

Карл Маркс аатынан совхоз Бахсытаағы отделениетын эбии аһылыгы оногор звенота быйылгы ыастык-устата 60 тыһыынча устуука бриикэти бэлэмнииргэ үрдэтиллибит эбэһээтэлистибэни ылыммыта.

Тохсунньу 25 күнүгэр диэри 70 тыһыынча устуука минеральнай бриикэти бэлэмнээн, звено бэлиитэбит кирбиитин ааннаа аһардда.

В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сыла туолуутун достойнай бэлэхтэрдээх көрсөргө тиийбит поруот бүттүүнүн хамсаһыныгар кыттан быыбардарга диэри өссө эбии 30 тыһыынча устуука бриикэти бэлэмнииргэ саҥа эбэһэтэлистибэ ылыммыта.

М. СЛЕПЦОВ,
звеноһут.

Ыйдаағы аһарылынна

Матрена Титовна Местникова сэлэйааччылаах промкомбинат пистэнэр сыаҕа тохсунньу ыйдаағы былаанын баҕаһыгынан туругунан ааннаа аһарда. Маанна бастыҥ хаачыстыбалаах бородууксуйалар оногоһуллаллар. Оту эргиэн тэриллэтэ бэрт хаҥыллыылаах нэһилиэннэҕэ ааныыга таһаарар.

Бу оногоһуктар хаачыстыбалара үчүгэйдэриттэн бэлиитэх инстэнньэлэнэр Анастасия Ивановна Трофимова, Нюрбинэ Максимовна Евграфова уо. д. а. уруолара улахан.

Инстэнньэлэнэр бу күннэргэ өссө таһаарыыхаахтыылар улэлиллэр.

А. ЛИСТИКОВ.

★ ★ ★

ДЕВИЗПИТ: „ХААЛЫЫЛААҒА СУОХ ҮЛЭЛИЭХХЭ!“

1980 сылга ороЙуон үлэһиттэрин СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙ ЭБЭҺЭЭТЭЛИСТИБЭЛЭРЭ

ОроЙуон үлэһиттэрэ ССКП КК сэтиньитээҕи (1979 с.) Пленумун Уураахтарыныын ороЙ күүрдүлүн туран, буолаары турар РСФСР, Саха АССР Верховнай Советтарын уонна олохтоох Советтарын быыбардарын, Улуу сирдьит В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сылын туолуутун көрсө шитилетка бөҕис сылыгар Ленинин, коммунистическайдыы үлэлиир иһин маннык социалистическай эбэһээтэлистибэни ылынабыт.

ТЫА ХАҺААЙЫСТЫБАТЫГАР

Сүөһү иитиитигэр

Сыл бүтүүтүгэр ынах сүөһү ахсаанын 18800 тоннаҕа, сылгыны 11200 тоннаҕа тиэрдэргэ.

Бинир фуражнай ынахтан 1265 кг үүтү ыан былаантан 35 кг-ынан эмбэтэргэ, үүт валовой ыамын 9130 тоннаҕа тиэрдэргэ, эбэтэр 236 тоннаанан үрдэтэргэ.

Хас 100-түү ынахтан 74 ыыраҕы, 100-түү биэттэн 72 убаһаны ылларга.

Государствоны кытта ахсаанҥа

Үүтү государствоҕа атылаһыны былаантан 200 тоннаанан аһарарга уонна 7880 тоннаҕа тиэрдэргэ. Государствоҕа туттарыллар үүт 30 бырыһыанытан итэҕэһэ суоҕун I суортаҕынан туттарарга.

Сүөһү көниьүнэн өлүүтүн төстү аччатан, эти атылаһыны 2600 тоннаҕа тиэрдэн, былаанны туолуоҕар 180 тоннаанан улаатыннарарга. Государствоҕа туттарыллар сүөһү тыыннаах орто ыйааһынын 305 кг тиэрдэргэ уонна 85 бырыһыантан итэҕэһэ суоҕун үрдүк уойуулаҕынан туттарарга.

Түүлэҕи бултаһыны 150 тыһ. солк. тиэрдэн, былааны 5 тыһ. солк. аһарарга.

Хортуоппуйу 600 тоннаны туттарарга, оҥоҥ былааны 200 тоннаанан аһарарга, оҕуруот аһын 235 тоннаны атылаан, 15 тоннаанан эмбэтэргэ.

РСФСР, Саха АССР Верховнай Советтарын уонна олохтоох Советтар быыбардарын көрсө эти, түүлэҕи государствоҕа атылаһын баскакы кварталлаҕы, үүтү ыаһын уонна государствоҕа туттарыы иккиҥ ыйдаах былааннарын толороргo, 7700 тонна органическай уоҕурдуулуу баһынаҕа таһаарарга, 3 тыһ. гектар баайына, 6 тыһ. гектар ходуһа сиригэр хаары чиҥэтиини ыытарга.

В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сылын көрсө үүтү ыаһын уонна государствоҕа атылаһыны түөрт ыйдаах былааннарын толороргo, сааскы ыһыы-ҥа бэлэмнээнин үлэ барыы көрүүнэриин (сиэмэни булуу, таһыы, сельхозтехника өрөмүөнэ) бүтэрэргэ, барыы фермалаар тастарыгар сыл тахсар от саппааһын таһарга.

Маннык үрдэтиллибит социалистическай эбэһээтэлистибэни ылынан туран, сыл устата үлэ барыы көрүүнэригэр эрин-дахсыгыс үлэлээһини сүүрбэрэ.

ПРОМЫШЛЕННОСКА УОННА ТУТУУГА

1980 сыллаах государственнай былааннары промышленнай бородуукуоскуйаны оҥорууга, батарыыга итиэннэ тутар-таҥар үлэлэргэ ахсыннылыы 25 күнүгэр диэри толороргo. Промышленнай бородуукуоскуйаны батарыыга онус пятилеткатаабы кирбиини ахсыннылыы ыы 20 күнүгэр ылларга.

РСФСР, Саха АССР Верховнай Советтарын уонна олохтоох Советтар быыбардарын көрсө 2 ыйдаах былааны үлэ барыы көрүүнэриинэн толороргo.

Улуу сирдьит В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сылын туолуутун көрсө 1980 сыл 4 ыйдаах сорудаҕын промышленность валовой бородуукуоскуйатын оҥоруу уонна батарыы, генеральнай бэдэрээт 4 ыйдаах былааннарын толоруулуу хаччыйарга, бастакы квартал иһиннэ «Якутсельхозстрой» ТМУ-га Маралаайыга – детсады, Мырылаҕа 250 миэстэлээх кулуубу үлэҕэ киллэрэрин ситиһэргэ.

1980 сылга промышленноска уонна тутууга үлэ оҥорумтуотун 1,2 бырыһыан үрдатэргэ.

Онус пятилеткатаабы сүүрүн балаһаммыт кирбиилэри ылыахтара:

«Госномсельхозтехника» холбоһуга производственнай үлэлэргэ пятилеткатаабы сорудаҕын Улуу Октябрьскай социалистическай революция 63 сылын көрсө;

промкомбинат валовой бородуукуоскуйаны оҥорууга уонна батарыыга сорудахтарын ахсыннылыы 1 күнүгэр;

лесопункт валовой бородуукуоскуйаны оҥорууга, батарыыга уонна оттук маһы тиэйиигэ биэс сылларах былааннарын ахсыннылыы 20 күнүгэр;

типография валовой бородуукуоскуйаны оҥорууга уонна батарыыга былааннарын ахсыннылыы 15 күнүгэр;

«Якутсельстрой» ТМУ-га тутар-таҥар үлэлэр сорудахтарын ахсыннылыы 25 күнүгэр.

ХААЧЧЫЙАР ТЭРИЛТЭЛЭРГЭ

Розничнай табаар эргиэнигэр уонна общественнай аһылыгы, олох-дьаһах өҥөтүн тэрийиигэ, иҥэнилиэннээн киинэнэн хабыыга, почта өҥөтүгэр уонна суол оҥоһуутугар 2 ыйдаах былааннары быыбардары көрсө, олунньу 24 күнүгэр, В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сылын туолуутун көрсө 4 ыйдаах сорудахтары, сыллааҕы былааннары—ахсыннылыы 25 күнүгэр толороргo.

Сибзэс, ЛТЦ-3 коллективтара үлэ өбүөмүгэр, табаар эргиэнигэр, телефон точкаларын эмбэтиигэ пятилетка кирбиилэрин 4 сыл 4 ыйга ылыахтара.

Коммунальнай предприятиелар уонна туспсаран оҥоруу комбината үлэ уопсай көрүнүн былаанын сэтиннэн 7 күнүгэр толороруо.

Олох-дьаһах комбината өрөҥү оҥорууга пятилеткатаабы сорудаҕын ахсыннылыы 20 күнүгэр толоруоҕа.

Суол учаастага суол капитальнай уонна ортоку өрөмүөннэрин пятилеткатаабы сорудахтарын СССР Конституциятын күнүгэр толорон тиийиэ.

Киносеть көрөөччүлэри киинэнэн хабыыга уонна үбү киллэриигэ пятилетканы алтыннылыы 7 күнүгэр толоруоҕа.

Норуот уерэҕириитин, культура, спорт, дэруоҕуйа харыстабылын тэрилтэлэрэ пятилетка түмүктээһиннээх сылыгар үрдэтиллибит соруктары туруорунан иитэр-үөрэтэр үлэ хаачыстыбатын уонна кольүүһүн салгыы туспсарыыга итиэннэ үрдэтиигэ, эмтиир-сэрэтэр, спортивнай-массабай үлэлэри туспсарыыга биллэр хамсаһыны таһаарыахтара.

Ылынылыыбыт социалистическай эбэһээтэлистибэни олохха киллэриини хааччыйар иниитэн үлэ коллективтарын ортолоругар хаалыылаах суох үлэлээһин иһин хамсаһыны кэҥнник таҥнитэргэ.

(Эбэһээтэлистибэлэр хас биирдии үлэ коллективтарынан ылыллыбыттара, норуот хаһаайыстыбатын бастыҥнарын ороЙуоннаабы сөпүнан биэргэтиллибиттэрэ).

ССКП Киин Комитета коммунистары, комсомолцтары, советскай дьону барыларын Владимир Ильич Ленин юбилейын коммунизм иһин охсуһууга саҥа ситиһиилэринэн көрсөргө, онус пятилетка түмүктээһиннээх сылын ударнай ленинскэй үлэ сыла оҥороргo ыҥырар.

«В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сыла туолуутун туһунан» ССКП КК Уураабыттан.

СҮРҮН СОРУКТАРЫ ТУЛА

Субуруускай аатынан совхоз бастыңнарын слетуттан

Тохсунньу 29 күнүгэр Субуруускай аатынан совхоз киниигэр Харбалаах социалистическай куоталаһыы кыайыылаахтарын слеттара буолла.

Аасыыт сыл түмүгүнэн совхозтар куоталаһыыларыгар субуруускайдар ороһуоннга иккис миэстэҕэ тахыстылар.

Мырыла мааныыксыта А. Л. Сергеева сыл түмүгүнэн хас биирдии фуражнай ыаҕын ахсыыттан 2613 кг үүтү ыаа совхоз үрдүнэн баастаата. Соховьев отделениетын сылгыһыттарын звенота аасыыт ыарахан кыстыыкка 541 биэттэн 310 кулуну ылан эмиэ ороһуоннга бастакынан буоллулар. Звеноттан сылгыһыт В. Н. Брызгалев 92 биэттэн 66 кулуну ылан төрүөх деловойун 72 бырыһыанга тиэрдэн, улахан сылгытын 99,1 бырыһыанын тыыннаахтыы иитэн ситиһэн, ороһуон 1979 сыллаах чемпион сылгыһытын бочуоттаах аатын ылар чиэскэ тиистэ.

Эмиэ итиннэ курдук нэлим механизацияланан оттуур звеноларга хас биирдии киһитигэр тиксэриэхэ 169-туу тонна оту сөдөтүөпкэлээн М. Д. Николаев звенота ороһуоннга бастакынан, республика үрдүнэн иккис буолары ситиста.

Субан суоһу короччулэр сайыныгы мэччирэх кэмигэр бөлөччө үрдүк көрдөрүүнү ситиспиттэрэ, бөлөмнээһиннэрэ саныаларын атастаста.

Аасыыт кыстык түмүгүнэн борооску короччу Е. Д. Николаева (Соловьев отделениета) хас биирдии тө. бө орто эбиллиитин 141 к. тириэрта.

Үүтү государствоҕа тутарыы иннинэ сылаатаҕар 454 центнериэн уларыйта. Онуоха ордук Хатылы отделениета ситиһиилээхтик үлэлээн үүтү атыылаһыы быыбанан 145,7 бырыһыан толордо.

Итиннэ тыыннаах баран слеска комсомолтан тыл эпчит совхоз маастара баар итэҕэстэрин сөпсөохтук мэйдылар.

Сылгыһыт В. Н. Брызгалев быйыл сылгыта ыарахан дыыл кэбиитин этэн туран, мэччирэх сирдэргэ хаары чараҥатыма үлэтин ыытары ыаҕаллаҕынан эмхта.

Отчут В. П. Седалищев ыаннык суоһуга бастыг хаачыстыбалаах оту бөлөмнөрө сиргэ саныаларын атастаспыт.

Хатылы сельсоветын исполкомун председателэ Г. А. Драгунов сүрүннээн фермаларга үлэлиир дьон усулуобуйаларын итэҕэстэриэхтэрэ, онон кыстык фермаларга олорор дьоннары туттуу наадалаах тохтоото.

Механизатор С. Н. Литвинцев үрдүк үүнүү звеноларын салайар. Кини этиитинэн, үүнүүнү ыларга сирэ хаһаайынныы сыһыаны туһугунан ордук чорботоп туһайда. «Урукку оттуур тоҕо эрэ бурдук үүнүүтүн ыпар эбит буоллахтыгына, билигин сыл ааҕыы үүнүү*аччаан иһэр. Сиэмэни ыһан баран сайын устата көрүү суох, бааһынаны культивация. лаһыан үлэтэ ыытыллыбат. Онон ыалар оттуур бу боппуруоска суолта бэриллэрэ наадалаах»,—диэтэ кини.

Болтоноттон уоранэччилэр үлэ—сыныйалаах лаҕырдарын салайааччы В. М. Жирков лаҕыра биир сиргэ каанаэн олохтуур наадалаҕын этте. Онуу сэргэ кэлиэхтэрэ сылларга нэстаанциктары булан биэриигэ отделение салалтатын оттуттан конторуктук сыһыаннаһалларын ыйда.

Итиннэ курдук Субуруускай аатынан совхоз производствотын бастыҥнара бөлөхтөрүн хаһаайыстыбалара сайдарын туһугар иитиҥ бөҕө санааларын атастастылар.

Слет ыытыллыахтара 1980 сыллаах совхоз социалистическай эбэһээтэлистибэтин ыллыллар.

В. ПЕРМЯКОВ,
хаһыат аналл. корр.

Снимокка: слет ыытыллыахтарын болоҕо.

П. Оконешников фотото.

«Чурапчы» совхоз Арылаахтааҕы отделениетыгар общественнай суоһу кыстыга молтох туруктаах.

Маанна кыстык бастаны ыйдарыгар суоһу маассабайдык коммуунан олуу тэхсибыта.

Арылаахтар дьыл бачча ыраахтан валовойунан 5306 кг үүтү ыаан Михаил Иннокентьевич Иванов бастаан иһэр. Иккис үчүгэй көрдөрүүнү эмиэ итти кэмнэ ыаҕын ахсыыттан 191-дии кг үүтү ылбыт опытчаах сүүсүһүт Алексей Степанович

Балаһыанньа ыарахан

чатыгар диэри эбии эбиллиэхэ дулаана туһаммакка олороллор. Билигин отделение үрдүгэр күнүгэ 23 тонна кэриҥэ убаҕас коммуньоробо оҥоһуллар. Онуу ыанар ыаахха уонна бороскуга биэриллэр. Атын эбии аһылык быйыл олус хойутаан баланнаммыт. Биһиги сылдьар кэмиттэр отделениеҕа бааре-суоҕа 4 центнер саратовскай закваска уонна эмиэ сочо искусственнай үүт оҥоһуллубут эбэ. Онон суоһу үксэ оҥардас молтох хаачыстыбалаах отунан эрэ турар диэххэ сөп.

Хомустаах фермаҕа 12 маанныыксыт үлэлиирэттэн үксүлэрэ үүтү ыллыга эбэһээтэлистибэлэрин толорбокко иһэллэр. Отделение үрдүнэн ааспыт ыйга 9 тонна кэриҥэ эрэ үүт ыммыт. Итиннэ былаанныах сорудах 79,2 бырыһыанытар тоҥнобор.

Маанныыксыттар социалистическай куоталаһыыларыгар кыстык үс ыйыгар ылыммыт эбэһээтэлистибэтин 93 бырыһыан куоһаран, эбэтэр 17 Нөрламов ситпэтэ. Итиннэ атын маанныыксыттар - көрдөрүүлэрэ олус пемыһах. Онон арылаахтар ыллыммыт социалистическай эбэһээтэлистибэлэрин толоруулларыгар ыарахаттар үөскэбиттэр.

Ыччат суоһуну толоһуттуутэ Г. Н. Догданча старшайдаах 6 киһилээх звено үлэлиир. Кинилэр күһүнгү ыйдарга дуоннаах приноһы ылбаттаахтар.

Арылаахтар маанныыксыттарын ортотугар социалистическай куоталаһыы дьыгынаахтык тэриллибэтэҕэ хараҕа түспэт быраҕыллар. Фермаларга ыһыллыы мунуктар үлэлээбэттэрин кэриэтэ. Маанна биирдиилээн сүүсүһүттүөр, коллектив даҕаны ыйдарыынан үлэлэрин түмүктэрэ таһаарыллан испиттэр. Итиннэҕэ отделение салалтата, олохтоох партийнай тэрилтэ болҕомтолорун уураллара наада буолбут.

Е. КАЖЕНКИНА,
хаһыат общ. корр.

Чурапчы сельскэй Советыгар депутаттарга кандидаттарынан регистрацияланнылар

ФУРТАТОВ Сергей Антонович — 1930 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, ДАЭС начальника, 1 №-дээх уокуруккка.

ПОСЕЛЬСКАЯ Татьяна Семеновна—1948 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, сэнэнидистанция кылаабынай врача, 2 №-дээх уокуруккка.

СИВЦЕВ Илья Николаевич — 1930 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнигэр кандидат, «Якутсельстрой» ТМУ-гын начальника, 3 №-дээх уокуруккка.

САВВИНА Елена Павловна —1944 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, олох-дьаһах комбинатын пистэннээгэ, 4 №-дээх уокуруккка.

СЛЕПЦОВА Мария Николаевна—1933 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, Чурапчы орто оскуолатын учуутала, 5 №-дээх уокуруккка.

ХОЮТАНОВ Николай Васильевич—1954 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, коммунальнай предприятиелар уонна туһааннаах оҥоруу комбинатын шофера, 6 №-дээх уокуруккка.

КУЛИЧКИНА Анна Семеновна—1941 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, Чурапчыгааҕы аптека фармацева, 7 №-дээх уокуруккка.

ЖИРКОВА Анастасия Ивановна — 1955 сыллаахха төрөөбүт, ЫБСЛКС чилиэнэ, ороһуоннааҕы остолобуой повара, 8 №-дээх уокуруккка.

МОНАСТЫРЕВ Николай Ильич — 1936 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, ССКП райкомун уопсай отделын сэбиэдиссэйэ, 9 №-дээх уокуруккка.

ДЬЯЧКОВСКАЙ Семен Николаевич—1926 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, ороһуоннааҕы сибээс узелын начальника, 10 №-дээх уокуруккка.

КАРСАНАЕВА Анна Терентьевна—1927 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, 1 №-дээх маҕаһыын сэбиэдиссэйэ, 11 №-дээх уокуруккка.

КУЛИЧКИН Апрель Васильевич—1953 сыллаахха төрөөбүт, ЫБСЛКС чилиэнэ, олох-дьаһах комбинатын техника, 12 №-дээх уокуруккка.

МАКСИМОВА Зоя Афанасьевна — 1955 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, ороһуоннааҕы пекарня пекарь, 13 №-дээх уокуруккка.

ФИЛИППОВ Николай Николаевич—1955 сыллаахха төрөөбүт, ЫБСЛКС чилиэнэ, райпо шофера, 14-дээх уокуруккка.

ОКОНЕШНИКОВА Вера Гавриильевна—1934 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, ветбактериология лабораторин рабочайа, 15 №-дээх уокуруккка.

СЛЕПЦОВ Валентин Николаевич—1960 сыллаахха төрөөбүт, ЫБСЛКС чилиэнэ, «Якутсовхозстрой» ТМУ-гын шофера, 16 №-дээх уокуруккка.

МОХНАЧЕВСКАЙ Иван Иванович—1955 сыллаахха төрөөбүт, ЫБСЛКС чилиэнэ, лесопункт рабочайа, 17 №-дээх уокуруккка.

АЛЕКСЕЕВ Руслан Денисович —1943 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, Чурапчы орто оскуолатын директора, 18 №-дээх уокуруккка.

КЕРЕМЯСОВ Михаил Николаевич—1957 сыллаахха төрөөбүт, ЫБСЛКС чилиэнэ, Чурапчы 1 №-дээх аҥыы кылаастаах оскуолатын рабочайа, 19 №-дээх уокуруккка.

ШАМАЕВА Татьяна Егоровна —1945 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, гостиница сэбиэдиссэйэ 20 №-дээх уокуруккка.

КОРЯКИН Николай Николаевич—1952 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, «Якутсельстрой» ТМУ-гын болуотунньуга, 21 №-дээх уокуруккка.

ФЕДОРОВА Парасковья Петровна—1953 сыллаахха төрөөбүт, ЫБСЛКС чилиэнэ, райпо экономиста, 22 №-дээх уокуруккка.

ДЬЯЧКОВСКАЯ Екатерина Еремеевна—1931 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, АКБ методиста, 23 №-дээх уокуруккка.

ХОЮТАНОВА Александра Фоминична—1947 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, племхолбоһук зоотехника, 24 №-дээх уокуруккка.

СЛЕПЦОВ Алексей Михайлович—1950 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, типография линотиписта, 25 №-дээх уокуруккка.

МАРКОВ Егор Афанасьевич—1926 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, от-үүт комбинатын шофера, 26 №-дээх уокуруккка.

ТОСКИН Станислав Иванович —1946 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, лесхоз кылаабынай инженера, 27 №-дээх уокуруккка.

СИБИРЯКОВА Зоя Николаевна—1953 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, «Якутсельстрой» ТМУ-гын маляра, 28 №-дээх уокуруккка.

ТОСКИН Тимофей Тимофеевич — 1946 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, «Якутмелиоводстрой» ПМК-гын кылаабынай инженера, 29 №-дээх уокуруккка.

ПОПОВА Елизавета Егоровна —1941 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, ороһуоннааҕы бадыыра лабораториятын сэбиэдиссэйэ, 30 №-дээх уокуруккка.

ФЕОФАНОВ Егор Дмитриевич —1936 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, «Сельхозтехника» холбоһуктун биригэдиэрэ, 31 №-дээх уокуруккка.

ЗАХАРОВА Акулина Тимофеевна—1937 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, сельсовет исполкомун секретара, 32 №-дээх уокуруккка.

КАРДАШЕВСКАЙ Гаврил Петрович—1952 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, сетевой участак электрика, 33 №-дээх уокуруккка.

СИВЦЕВА Валентина Алексеевна—1955 сыллаахха төрөөбүт, ЫБСЛКС чилиэнэ, 3 №-дээх детсад рабочайа, 34 №-дээх уокуруккка.

РЕШЕТНИКОВА Дария Пантелеймоновна—1961 сыллаахха төрөөбүт, ЫБСЛКС чилиэнэ, 4 №-дээх дьаһыла рабочайа, 35 №-дээх уокуруккка.

ФЕДОРОВА Акулина Петровна —1961 сыллаахха төрөөбүт, ЫБСЛКС чилиэнэ, дьаһыла-сад рабочайа, 36 №-дээх уокуруккка.

АТЛАСОВ Николай Никонович—1936 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, госавтоинспекция участковай инспектора, 37 №-дээх уокуруккка.

БОРИСОВ Егор Афанасьевич —1954 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, «Сельхозтехника» холбоһуктун механика, 38 №-дээх уокуруккка.

ЧИЧИГИНАРОВА Мария Ивановна—1946 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, дьаһыла-сад сэбиэдиссэйэ, 39 №-дээх уокуруккка.

МЕСТНИКОВ Егор Петрович —1938 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, «Сельхозтехника» холбоһуктун шофера, 40 №-дээх уокуруккка.

БЕЛЫХ Михаил Иннокентьевич—1934 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, сельсовет исполкомун председателэ, 41 №-дээх уокуруккка.

СИВЦЕВ Иван Иванович—1952 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, промкомбинат столяра, 42 №-дээх уокуруккка.

МЕСТНИКОВА Матрена Татьяна—1943 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, промкомбинат столяра, 43 №-дээх уокуруккка.

АНДРЕЕВА Мария Дмитриевна—1955 сыллаахха төрөөбүт, ЫБСЛКС чилиэнэ, тубдиспансер рабочайа, 44 №-дээх уокуруккка.

ГЕРАСИМОВА Людмила Петровна—1939 сыллаахха төрөөбүт, ЫБСЛКС чилиэнэ, тубдиспансер рабочайа, 45 №-дээх уокуруккка.

КРИВОШАПКИНА Пелагея Петровна—1935 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, Чурапчы 2 №-дээх оскуолатын завуһа, 46 №-дээх уокуруккка.

КРИВОШАПКИН Роман Христофорович—1915 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, интернат-оскуола рабочайа, 47 №-дээх уокуруккка.

СОРОКОУМОВ Егор Дмитриевич—1949 сыллаахха төрөөбүт, партыйата суох, интернат-оскуолатааҕы киноустановкаҕа киномеханика, 48 №-дээх уокуруккка.

ПУДОВ Егор Васильевич—1946 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, ороһуоннааҕы оскуолатын директора, 49 №-дээх уокуруккка.

РОМАНОВ Василий Иванович — 1938 сыллаахха төрөөбүт, ССКП чилиэнэ, «Якутмелиоводстрой» ПМК-гын начальника, 50 №-дээх уокуруккка.

ЧУРАПЧЫ СЕЛЬСКЭЙ СОВЕТЫН БЫЫБАРЫГАР БЫЫБАР КОМИССИЯТА.

Комментатор колонкалара

САЛЬВАДОР НОРУОТА ОХСУҺУУТУН САЛГЫЫР

Сальвадорга, ыраныысса таҥыннаҕы бочөөт сыаналыырынан, гражданскай сэриинэ күөдьүүгүн сөптөөх ойуучу тыгаҕынныах балаҕыанньа үөскэтэ. Кини Америка улахана суох бу дойдутугар политическай быыны-майгы инни столицатыгар—Сан-Сальвадорга хаҥас күүстэринэн тэриллибит эйэлээх массабай демонстрация кыттыылаахтарын хаанньахтык дьаныйыы кэннитэн тосту сытыырхайыыта тарыста. Полиция салайар хунтаттан ордоҥуттан үөскэбит социальай-экономическай проблемалары, норуот массатын тирэҕэ турар кыһалҕаларын быһаарыыта туһайыллыбыт суһал экономическай ыларыгар модьуйбут демонстрацияларга уоту асыта. 300-тэн тахса киһи өлбүтэ уонна баһыйбыта.

Сальвадордааҕы билигин салайар хунта аастыт сыл алтыныы ортотугар байыаннайдар, болохтеруннэн оҥоһуллубут эмискэччи государственнай улаатыта тутуу кэмигэр американскай империализм хос моонньоҕо диктатор Ромеро суулларыллыбытын кэнсө быласка кэлбито. Ол эрээри, эмбэх чахчылар туоһуулуулларынан, уларыта тутуу Вашингтон бэйэтин инсөөннинэн буолбута. Дьыала бэйэтин американскай хаһаайыттарыгар эйэҥастык сулуспаатыгар Ромеро диктаторскай режимин таҥнарыллаах политиката дойдуга империализмы утары, национальнай босхолонуулаах хамсааһын далааһынын кэнсөннитигэр буолар. Ол иһин Вашингтон, биллэрин курдук, народнай-демократическай революция кыайыытынан түмүктэммит Никарагуатааҕы событиелар Сальвадорга хатыланыахтарыттан куттанан, бэйэтин хос моонньоҕуттан эрдэ-сылла босхолонорго быһаарбыта. Итинник майдар комотүнэн АХШ салайар эргиэмтэлэрэ дойду норуотун маассатын уонна барыа прогрессивнай күүстэрин албыннырга, кидиэлэри Сальвадорга американскай монополиялар уонна олору кытта ыкса сибээстээх олохтоох реакционнай эргиэмтэлэр позициялларын бөдөргөтөр иннитэн босхолонуулаах охсуһуу суолуттан туораторга суоттаммыттаро.

Кырдьык даҕаны, Сальвадордааҕы саҥа салайаччылар, американскай уонна олохтоох магнаттар интэриэстэрин таарыйбаккаа туран, дьиҥнэн ыллыхха, норуот туһугар тугу да оҥорботохторо. Экономика сүрүн салаалара, урункутун курдук, тас дойдуларданааҕы, бастатан туран, американскай, капитал иннитигэр баар. Дойду бары сирдэриэн 60 бырыһыанын нэһилиэннэ сыччах 2 бырыһыана бас билэр. Оттон сирэ суох бөҕөнөйдөр кэргэттэрин баһыйар үүгүстэрэ уматыттыйыы балаҕыанньатыгар олороллор. Үлэҕэ дьоҕурдаах нэһилиэннэ үс гыммыттан биирэ үлэтэ суох. Нэһилиэннэ аҥарыттан ордуга үөрэҕэ суох. Урункуларын курдук, дойдуга патриоттары дьаныйыыта өнөөн империализмынан уонна реакциянан тэриллибит араас фашистскай уонна фашистскай аҥардаах террористическай бөлүөлэлэр тэбиттэрэллэр дьаабылаллар.

Ол эрээри Сальвадор норуотун өстөөхтөрүн утаҕылара кинини албынныыр эбэтэр куттуур кыахтара суох. Дойдуга араас демократическай күүстэр уонна тэриллэлэр биирэ сомоҕолоҺуулара күүһүрэр. Кинилэр Сальвадөр коммунистическай партиятын кытта империализм уонна реакция кинриилэриигэр-тахсыылартар сорунуулаах хардаары баарэрго итиэннэ дойдуну американскай баһылаабыттан бэсхолуур иһин, дьиҥнээх демократическай уонна прогрессивнай социальай-экономическай уларыта тутуулар иһин ахсаабат охсуһууну салгыырга ыҥырэллэр.

Н. ЧИГИРЬ,
ССТА ырытаччыта.

ЭГИЛ-ТЭГИЛ ТАРДЫЬАН

Аастыт субуотаҕа культура уонна спорт эстафетатын уочараттаах этаба Мугудайга тиэрдэллиннэ. Манна Чакыр нэһилиэгин спортсменнара, уус-уран самодеятельноһын кыттыылаахтара бэйэлэрин күүстэриттэн холонон, талаанналарын, дьоҕурдарын көрдөрдүүлэр.

Остуол теннииһигэр ыалдьыттар 2:1 ахсаанынан хоттулар.

Дуобакка улахан тыҥаһынныах кыргын тэҥнэһиннэн түмүктээбэ, Маннаа олохтоохтор хаманнаалаарын капитана Ф. Смирников, И. Сивцев кыайаннар бикр дойдуларахтарын үөрүтүлэр.

Саахыматка олохтоохтор олох тулуйбаттылар. Арай бөҕөнө дуоспуна Д. Ефремова (Чакыр) эрэ Е. Коротковы кытта тэҥнэстэ.

Национальнай ыстанылаарга ыны ыалдьыттар лаппа баһыйдылар. Көрсүһүү үүнэн иһэр кэскиллээх спортсменнар баалларын көрдөрдө. Ол курдук, В. Михайлов, В. Оконешников, А. Адамов (чакырдар), В. Николаев, М. Гуляев, В. Захаров (мугудайдар) утумнаахтык дьарыктаныахтарына үчүгэй спортсменнар буолар кыахтаахтарын даҕаастаатылар.

Хаптаҕайдаһан туруоруу ыалдьыттартан А. Андреев, спорт мастара А. Матвеев утарсаччыларын ыллай.

Аастыт субуотаҕа культура уонна спорт эстафетатын уочараттаах этаба Мугудайга тиэрдэллиннэ. Манна Чакыр нэһилиэгин спортсменнара, уус-уран самодеятельноһын кыттыылаахтара бэйэлэрин күүстэриттэн холонон, талаанналарын, дьоҕурдарын көрдөрдүүлэр. Ол эрээри түмүк 4:2 олохтоохтор туһаларыгар буолла. Кинилэргэ А. Захаров, К. Захаров, спорт ветерана П. Николаев кыайан наадаах очколары аҕалдылар.

Гирэнэ анныныыга олохтоохтор 4:0 ахсаанынан ыйдылар. Кинилэртэн Е. Оконешников, А. Захаров кыахтаахтарын көрдөрдүлэр.

Уонсай түмүгэ 16:13 мугудайдар кыайдылар.

Эстафета программатыгар сөп түбэһиннэрэн туруоруллубут Чакыр нэһилиэгин ыччатларын концерын олохтоохтор астына көрдүлэр. Жюри үрдүн сыанабылын А. Иванов бэйэтин мелодиятыгар «Таптаным сулуһа», П. Синцев, В. Миронова ырыалара, «Хос иһиннэри кэпсэтиҥ» сценка, о. д. а. күөмэрдэр ыллылар.

В. ПОПОВ.

ЛЕЙК-ПЛЭСИДКЭ СТАРТАР ИННИЛЭРИНЭ

Хоккейга СССР суумардэмнит хамаандатын тренерэ Виктор Тихонов соторутааҕыта дойду саамай талаанныах эдэр хоккеистынан Сергей Макаровы аттаабыта. Челябинскайдааҕы «Трактор» ыстиадиэт бу спортсмен сыл иҥиэр аан дойду чемпионуттар тиийэ түннэ. Кини билигин хыйыгыы - Олимпиадаҕа бэлэмнэнэ сылдьар.

С. Макаров (снимокка ортоку) ЦСКА хамаандатыгар Виктор Жлуктовы уонна Хельмут Балдерыны (снимокка уҥа) кытта биирэ ааннньуур.

Хаҥас снимокка патриот советскай хаймадардыгы, Инсбруктааҕы олимпийскай оонньуулар чемпионнарын Николай Бажуковы көрөбүт. Кини СССР олимпийскай хамаандатыгар кандидат.

А. Яковлев, В. Зуфаров, В. Ун Дасин фотолара. (ССТА фотьтроникката).

Үчүгэй дьон туһунан ●

ЧЭРДЭЭХ ИЛИИ СЫЛААҺА

Ханнык баҕарар идэҕэ кайдаҕ дьиҥ ис дуоһатыттан ылсан эрэ үлэлиир буоллаҕына таһаарылаах буолар, чахчы дуоһуйуулаах буолар. Мин бикр олунук киһиэхэ Константин Константинович Попову баҕарабын. Кини билигин соҕуоҕай сыныаллаҥнаах тахсан тоҕо даҕаны пенсияланнар, саайын тухары пус-хос олоруулуу сөбүлэбэтэх сүрэҕэ батарбакка, өссө даҕаны үлэлии-хамсыы сылдьар. Оҕонньор олоҕун кэнниги сүүрбэ сылыгар тиһиги быспакка кочегардаан түннүгэ тымныыны уҕарыстан, дьоннго-сэргэҕэ чэрдээх илиитин, үтүө дуоһатын сылаатын биэрэр.

Эмтиир-санитарнай холбоһук сангардыыгыта тутуллубут бикр баар-суох котельнайытар кирэбин. Үлэҕэ кэтэр телогрейкатын үгэйиэн кэтит куруан бобо тардынан, оонньуманан түүтэ сороллобут кутас барсаһатын кэтэн арахсыспат талах умнастаах ульуурдай хамсатын туора уобан Костюкуун оҕонньор суунэ оҥоҥу күүдьүүтэн биирэ турар. Омос кордохха, барт холку туттуулаах-хаптыылаах эрээри, кини барытын-барыа бүтэрэ-оҥоро охсубута баар буолаччы. Бу да сырыыга үлэтин ыксыытын кытара охсубута биллибэкка хаалбыта. Биһиги өлөрөн сэҥэргэнэ түспүпүт.

Кини 30-ус сылларга алтыһан аастыт күөгэйэр күннэрин, сүтэ-күрдьах тутан колхоз күүрэннэах үлэтигэр кыттыбытын, бырабылыанньа председателин, хонуу биригэдьиирин түбүктээх дуоһунастарын толоро сылдьыбыт умнуллубат кэмнэрин ахтан ылан хараҕа хайдах эрэ исиллиттэн сырдаан, уол оҕолуу уоттаан ылаллар. Билигин, тоҕо даҕаны алта уонутан таҥыстар, Костюкуун общественнай үлэхэх—хараҕа суохтар обществоларын ороҥуоннааҕы советын председателиэн үлэлэбитэ баһыс сылда, Кини дьон эрэйиннкыһалҕатын ис сүрэҕиттэн ылынан мөлдьи үлэстэ сатыыр үтүө майгыны туһунан үгүстэртэн истиэхэ сөп.

Мин сылдьарбар күн ортото буолан эрэрэ да, сөлбүйэр кочегар кэлбакка, оҕонньор дьиэлээрэ кэтэҺэ олороро. Сотору аны эмээхсинэ сүүктэн кирбитигэр: «Хайдах бы, рэҕэн барыахпыный? Ол кэриэтэ маннаа эмиэ хопон көрүөм»,—диэн буолбута.

Дьэ, итиннник киһи—киһи.

И. СОБАКИН.

Снимокка: К. К. Попов.

В. Барашкова фотота.

БИҺИЭХЭ ЭППИЭТТИИЛЛЭР

«Саҥа олох» 1979 сыл ахсыннны 4 күнүнээҕи нүөмэригэр «Марыкчаан—сарты-сатаҕай» уонна итинник 8 күнүгэр «Отуоан эрэ туралларр» диэн критическай ыстатыйалар бэчээттэммиттэрэ. Олорго Эрилик Эристиин аатынан совхоз Чэкырдааҕы отделениетын сыахтааҕы партийнай тэриллэтин секретаря Р. И. Борисов маннык эпиҥэти киллэрдэ:

«Хаһыат — ыстатыйаларга өтделение сыахтааҕы партийнай тэриллэтин бюротугар дьуулаҥкылаппыкылэр. Ыйыллыбыт итэҕэстэр кырдьыктаахтар. Эбэ уонна «Маарыкчаан» фермаларга кормозапарник оҕохторо рабочай бөлөхтөрө билиҥнии уолдьаллар туралларр, эбэ айылык оҥоһуллан сылдьыллар.

Үлэни тохпуттарын, совхоз хонтуруолу олохтоохотохторун иҥин биригэдьиирдэр К. П. Данилов, П. П. Флегонтов үлэлэриттэн босхолонуулар.

Редакторы солбуйаччы С. Н. ЧИЧИГИНАРОВ.

Чурапчы сельскай Советын исполкома, оройуоннааҕы Албан аат кулууба, сибээс узелын администрацията Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ активнай кыттыылаахтара

ЕГОРОВ ИННОКЕНТИЙ ИННОКЕНЬЕВИЧ

ыараханнык ыалдьан өлбүтүнэн бөкүөннүк кэргэттэриигэр дириҥ кутурҕаннарын биллэрэллэр.

Болтого сельскай Советын исполкома, отделение салалтата, оройуоннааҕы Албан аат кулууба Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ кыттыылаахтара

ЧОХОВ ВАСИЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ

өлбүтүнэн бөкүөннүк кэргэттэриигэр дириҥ кутурҕаннарын тиэрдэллэр.

«Чурапчы» совхоз дирекцията, парткома, профсоюз рабочкома совхоз сылгыйыта

НЕУСТРОЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ыараханнык ыалдьан өлбүтүнэн бөкүөннүк аймахтарыгар дириҥ кутурҕаннарын тиэрдэллэр.

Таптыыр оҕом, быраатым, убайым, аймахпыт

НЕУСТРОЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ыараханнык ыарыыттан өлбүтүн барыа билэр дьоннортугар иҥитиннэрэбит.

Аҕата, убайа, быраата, аймахтара.

БИҺИГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовай индекс 678700, Чурапчы с., Карл Маркс уул., 12. ТЕЛЕФОННАРБЫТ: редактор—21-395, отделлар — 21-495, уопсай—21-505.

«Саҥа олох» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского райкома КПСС и районного Совета народных депутатов Якутской АССР.

Индекс 60849. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам на якутском языке. Объем 1 усл. печ. лист. ЧУРАПЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТИПОГРАФИЯ с. Чурапча, ул. Карла Маркса 12. Тираж 3065.
№ ЗАКАЗА 14